



basic education

Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

**XIKOMBISO XA XIKAMBELO XA TIKO XA
LEMBE NA LEMBE**


GIREDI 3

XITSONGA RIRIMI KA LEKAYA

SETE YA 3: 2012 XIKOMBISO

MEMORANDAMU

XIVUTISO	NHLAMULO LEYI LANGUTERIWEKE	TIMARAKA	NTSENGO
1.1.	Nhlamulo yin`wana na yin`wana leyi twalakalaka yi nga na swakudya leswinene.	1	1
1.2.	Mpuxelelo	1	1
1.3.	Nhlamulo yin`wana na yin`wana leyi twakalaka yi nga swakudya leswinene na ku yingisela.	1	1
1.4.	A.	1	1
1.5.	A.	1	1
2.1.	B.	1	1
2.2.	Xitlangisi.	1	1
2.3.	Vusiku.	1	1
2.4.	N`weti.	1	1
2.5.	D.	1	1
3.1.	B.	1	1
3.2.	Tihlampfi.	1	1
3.3.	A.	1	1
3.4.	Vatirhikuloni, vatirhikoloby.	1	1
3.5.	Swinjovo na tixinkwa.	2	2
4.1.	A.	1	1
4.2.	Hikuva.	1	1
4.3.	Hikuva.	1	1
4.4.	Leswaku.	1	1
4.5.	U fanele ku nwa mati loko u twa torah.	1	1
5.1.	Dzwii!	1	1
5.2.	B.	1	1
5.3.	Ch.	1	1
5.4.	nj kw	2	1
5.5.	a) Nghala b) Mpfundla c) Dokodela	3	3
6.1.	Swivulwa swin`wana na swin`wana leswi hlamuselaka matimba ya munhu na matimba ya yo byariwa. Swivulwa swin`wana na swin`wana leswi hlamuselaka mavele yo byariwa na mavele ya wasati.	4	4
7.1.	B.	1	1
7.2.	C.	1	1
7.3.	Nwa.	1	1
7.4.	Nxikwa.	1	1
7.5.	Mpfundla.	1	1
8.1.	Mpfundla. Nghala .	2	2
8.2.	phasa.	1	1
8.3.	Matsalele lamanene yo koka.	1	1
8.4.	matini.	1	1
8.5.	nhova.	1	1

9.1.	Manana u sweka tihlampfi.	1	1
9.2.	h i j l m n p q r s u.	2	2
9.3.		2	2
9.4.	Sipho. Manana Chavalala.	2	2
9.5.	Nghala yi dya nyama.	1	1
10.1.	Langutisa rhuburiki.	5	5
10.2.	Langutisa rhuburiki.	5	5
10.3.	Langutisa rhuburiki.	5	5
10.4.	Langutisa rhuburiki.	5	5
10.5.	B.	1	1
11.1.	C.	1	1
11.2.	Sipho tihlampfi Manana vuswa	4	4
11.3.	Ro nandziha Leyikulu	2	2
11.4.	Yena Vona	2	2
11.5.	Swinene Hatlisa	2	2
12.1.	Langutisa rhuburiki	10	10
12.2.	Langutisa rhubiriki	10	10
12.3.	Langutisa rhuburiki	10	10
12.4.	Langutisa rhubiriki	10	10
13.1.	Manana a ku. "Ndzi ta mi swekela tihlampfi."	1	1
13.2.	Tibuku, tipenisele na tikhirayoni swi le kwihi ke?	1	1
13.3.	Xivulwa xin`wana na xin`wana lexi twakalaka xi nga ni mahikahatelo lama vuriweke.	3	3
13.4.	?	1	1
13.5.	Gavaza, Nhlamulo na Lulama va pfukile hi awara ya 6 nimixo. hahani wa vona u va tshembisile leswaku u ta hundza a va teka leswaku va ta famba swin`we eka Malamulele. Loko ku ba awara ya 8 Gavaza a a sungula ku gungula a ku, "yeyhee! Kasi a va fiki xana?"	5	5
14.1.	B.	1	1
14.2.	Swtlangisi, shembisile	1	1
14.3.	A.	1	1
14.4.	Wasati ← matluka Tluka ← vavasati	2	2
14.5.	Mabanana.	1	1
15.1.	C.	1	1
15.2.	Swiambalo.	1	1
15.3.	N`weti.	1	1
15.4.	Khandziya.	1	1
15.5.	Mudyondzisi.	1	1

0 MA RA KA	1-MARAKA	2-MARAKA	3 MARAKA	4 MARAKA	5-MARAKA	6-MARAKA	7- MARAKA	8- MARAKA	9- MARAKA	10- MARAKA
	<p><u>Vundzeni</u> Xivulwa xin`we xi fanele xi fambelana na nhlokomhaka.</p> <p><u>Ririmi</u> Swihoxo swo tala swo siya ndhawu na mahikhatelo.</p> <p><u>Mapeletelo</u> honisa mapeletelo.</p>	<p><u>Vundzeni</u> Swivulwa swa mune fanele swi fambelana na nhlokomhaka.</p> <p><u>Ririmi</u> ku siya ndhawu, rirmi na mahikahatelo leswaku swi hlayeka.</p> <p><u>Mapeletelo</u> Honisa mapeletelo.</p>	<p><u>Vundzeni</u> Swivulwa swa mune fanele swi fambelana na nhlokomhaka.</p> <p><u>Ririmi</u> u siya ndhawu, rirmi na mahikahatelo leswaku swi hlayeka.</p> <p><u>Mapeletelo</u> Honisa mapeletelo.</p>	<p><u>Vundzeni</u> Swivulwa swa ntlhanu swi fanele swii fambelana na nhlokomhaka.</p> <p><u>Ririmi</u> U siya ndhawu yo ringanela a tlhela a tsala mahikahatelo hi ndlela leyinene.</p> <p><u>Mapeletelo</u> Honisa mapeletelo.</p>	<p><u>Vundzeni</u> Swivulwa swa ntlhanu swo tikanyana leswi fambelenaka na nhlokomhaka.</p> <p><u>Ririmi</u> U siya ndhawu yo ringanela a tlhela a tsala mahikahatelo hi ndlela leyinene.</p> <p><u>Mapeletelo</u> kwalomu ka mune wa swivulwa swi fanele swi ri hava swihoxo.</p>	<p><u>Vundzeni</u> Swivulwa swa ntsevu swo tikanyana leswi fambelenaka na nhlokomhaka.</p> <p><u>Ririmi</u> U siya ndhawu yo ringanela a tlhela a tsala mahikahatelo hi ndlela leyinene.</p> <p><u>Mapeletelo</u> kwalomu ka ntlhanu wa swivulwa swi fanele swi ri hava swihoxo.</p>	<p><u>Vundzeni</u> Swivulwa swa nkombo swo tikanyana leswi fambelenaka na nhlokomhaka.</p> <p><u>Ririmi</u> U siya ndhawu yo ringanela a tlhela a tsala mahikahatelo hi ndlela leyinene.</p> <p><u>Mapeletelo</u> kwalomu ka ntsevu wa swivulwa swi fanele swi ri hava swihoxo.</p>	<p><u>Vundzeni</u> Swivulwa swa nhungu swo tikanyana leswi fambelenaka na nhlokomhaka.</p> <p><u>Ririmi</u> U siya ndhawu yo ringanela a tlhela a tsala mahikahatelo hi ndlela leyinene.</p> <p><u>Mapeletelo</u> kwalomu ka ntsevu wa swivulwa swi fanele swi ri hava swihoxo.</p>	<p><u>Vundzeni</u> Swivulwa swa nkaye swo tikanyana leswi fambelenaka na nhlokomhaka.</p> <p><u>Ririmi</u> U siya ndhawu yo ringanela a tlhela a tsala mahikahatelo hi ndlela leyinene.</p> <p><u>Mapeletelo</u> kwalomu ka nkaye wa swivulwa swi fanele swi ri hava swihoxo.</p>	<p><u>Vundzeni</u> Swivulwa swa khume swo tikanyana leswi fambelenaka na nhlokomhaka.</p> <p><u>Ririmi</u> U siya ndhawu yo ringanela a tlhela a tsala mahikahatelo hi ndlela leyinene.</p> <p><u>Mapeletelo</u> kwalomu ka nkaye wa swivulwa swi fanele swi ri hava swihoxo.</p>